# t46_nattra_1 (TMd5QjyVeERaKa3bnedMNjSKRm4qZpoVmvb)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v11\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k12\_nattra\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_cat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_nattra\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m3\_cat\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((\neg v11\_struct\_0\ X0) \wedge ((v1\_cat\_1\ X0) \wedge ((v2\_cat\_1\ X0) \wedge ((v3\_cat\_1\ X0) \wedge ((v4\_cat\_1\ X0) \wedge ((v5\_cat\_1\ X0) \wedge ((v6\_cat\_1\ X0) \wedge (l1\_cat\_1\ X0))))))))) \Rightarrow ((v2\_nattra\_1\ X0) \Rightarrow (k12\_nattra\_1\ X0 = X0)) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((\neg v11\_struct\_0\ X0) \wedge ((v2\_cat\_1\ X0) \wedge ((v3\_cat\_1\ X0) \wedge ((v4\_cat\_1\ X0) \wedge ((v5\_cat\_1\ X0) \wedge ((v6\_cat\_1\ X0) \wedge (l1\_cat\_1\ X0)))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m3\_cat\_2\ X1\ X0) \Rightarrow ((\neg v2\_struct\_0\ X1) \wedge ((\neg v11\_struct\_0\ X1) \wedge ((v2\_cat\_1\ X1) \wedge ((v3\_cat\_1\ X1) \wedge ((v4\_cat\_1\ X1) \wedge ((v5\_cat\_1\ X1) \wedge ((v6\_cat\_1\ X1) \wedge (l1\_cat\_1\ X1)))))))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((\neg v11\_struct\_0\ X0) \wedge ((v2\_cat\_1\ X0) \wedge ((v3\_cat\_1\ X0) \wedge ((v4\_cat\_1\ X0) \wedge ((v5\_cat\_1\ X0) \wedge ((v6\_cat\_1\ X0) \wedge (l1\_cat\_1\ X0)))))))) \Rightarrow ((v1\_cat\_1\ (k12\_nattra\_1\ X0)) \wedge ((v2\_nattra\_1\ (k12\_nattra\_1\ X0)) \wedge (m3\_cat\_2\ (k12\_nattra\_1\ X0)\ X0))) \tag{3}$$

**Theorem 1**

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((\neg v11\_struct\_0\ X0) \wedge ((v2\_cat\_1\ X0) \wedge ((v3\_cat\_1\ X0) \wedge ((v4\_cat\_1\ X0) \wedge ((v5\_cat\_1\ X0) \wedge ((v6\_cat\_1\ X0) \wedge (l1\_cat\_1\ X0))))))) \Rightarrow (k12\_nattra\_1\ (k12\_nattra\_1\ X0) = k12\_nattra\_1\ X0)$$